

XANA NDZI TITSARISELA NJHANI?

U fanele ku titsarisela eka inthanete:

Fikelela webusayiti ya NBT: www.nbt.ac.za, tllilika "Book a test" kutani u landzelela swileriso. U nga tlhela u titsarisela hi ku tirhisa inthanete eka selifoni ya wena.

Papila leri tiyisisaka ntsariso wa wena naswona ri nga na bakhodi ya EasyPay ri ta kumeka ku va u ri dawuniloda kutani u ri pirinta endzhaku u tllilika "Submit". U fanele ku teka papila ra wena ra ntsariso famba na rona eka Ndhawu yo Hakela ya EasyPay ku hakela tihakelo to kamberwa.

U nga ha tlhela u hakela eka webusayiti ya EasyPay: www.easypay.co.za. A hi swa nkoka ku tisa leswi eka ndhawu ya ku kamberwa eka yona, kambe u fanele ku pirinta kutani u hlayisa tikhopi. Mivuyelo yi humesiwa ntsena eka swikambelwana leswi hakeleriweke.

Ntsariso wu vekeriwile siku na ndhawu yo karhi. Loko u tsandzeka ku va kona eka nkarhi wa wena wo tsala lowu vekiweke, kumbe u tsakela ku tsala ra vumbirhi, u fanele ku titsarisela na ku hakela nakambe.

XANA SWI DURHA MALI MUNI KU

TSALA? Tihakelo ta ku kamberwa ta Nkarhi wo Amukela wa 2018 i:

AQL ntsena – R80; AQL na MAT – R160

XANA A WU SWI TIVA?

Loko ku ri hava ndhawu yo kambela ya NBT ekusuhi na laha u tshama kona, u nga hi rhumela imeyili kumbe u hi bela riqingho kutani hi ta ringeta ku lulamisa ndhawu yo hlawuleka ya xikambelwana xa wena.

Email nbt@uct.ac.za

Tel 021 650 3523

Twitter @cetap_uct

Facebook nationalbenchmarktest

www.nbt.ac.za



THE NATIONAL BENCHMARK TESTS



CETAP
Centre for Educational
Testing for Access and
Placement



UNIVERSITIES
SOUTH AFRICA



Standard Bank

Testing for 2018
University Placement

XANA SWIKABELWANA SWO FANANISA MIPIMO SWA RIXAKA

Swikambelwana swo Fananisa Mipimo (National Benchmark Tests) (NBT) swi pima vululameri bya wena bya swa tidyondzo bya Yunivhesiti.

HIKWALAHO KA YINI NDZI FANELE KU TSALA SWIKABELWANA LESWI?

TiNBT ti tirhisiwa hi tiyunivhesiti to tala laha tikweni. Ti pfuna mihlangano ya dyondzo ya le henhla ku humesa nhlamusela eka mivuyelo ya mapaselo ya le hansi ya ka matiriki yo tanihi liya ya (Xitifikhethi xa le Henhla xa Rixaka (NSC). Mivuyelo ya swikambelwana leswi ya seketela, kambe a yi sivi kumbe ku kandziyisa, mivuyelo ya NSC.

Mihlangano yin'wana ya dyondzo ya le henhla ya Afrika-Dzonga yi tirhisa tiNBT eka ku amukela naswona yin'wana ya kumisisa loko u lava nseketelo wo engetela wa swa tidyondzo eka nkarhi wa tidyondzo ta wena. Yi tlhela yi pfuna hi ku hlulukisiwa ka tikarikhulamu. Kumisisa kusuka eka nhlango lowu u endlaka xikombelo eka wena loko u laveka ku tsala swikambelwana leswi.

XANA HI SWIHI SWIKABELWANA LESWI NDZI FANELEKE KU SWI TSALA?

Fakhalithi leyi u endlaka xikombelo eka yona yi ta kumisisa ku hi swihi swikambelwana leswi u faneleke ku swi tsala na mikarhi leyi vekiweke ya ku kuma mivuyelo ya wena.

XANA HI KWIHI LAHA NDZI NGA TSLAKA KONA SWIKABELWANA LESWI?

Xedulu ya mikarhi hi vutalo leyi nga na tindhawu hinkwato to kambela yi le ka webusayiti ya NBT (www.nbt.ac.za). Loko ku ri hava laha ku endlwaka swikambelwana ekusuhi na laha u tshamaka kona, rhumela imeyili eka nbt@uct.ac.za,

kumbe u hi bela riqingho eka 021 650 3523 kutani hi ta ringeta ku veka nkarhi wa ndhawu yo hlawuleka ya xikambelwana xa wena.

XANA HI SWIHI LESWI NDZI NGA SWI LANGUTELAKA EKA SWIKABELWANA LESWI?

Ku na swikambelwana swimbirhi. Academic Literacy, Quantitative Literacy (leswi ksanisiweke: AQL), na Matematiki (MAT). Ku kuma vuxokoxoko byo tala hi mayelana na leswi swikambelwana leswi swi kongomisaka eka swona, yana eka webusayiti ya hina: www.nbt.ac.za.

Quantitative Literacy ya fana Mathematical Literacy.

Swichudeni leswi nga na vutsoniwa swa amukeriwa. Xikambelwana xa AQL xi tlhele xi hundzuluxeriwa eka Braille.

Xikambelwana xin'wana na xin'wana xi lava leswaku u tirhisa vutivi lebyi u teke na byona – leswi u swi tivaka na leswi u kotaka ku swi endla – eka timatheriyali ku kombisa leswi languteriweke eka swichudeni swa lembe ro sungula eka minongonoko ya yunivhesiti.

Swikambelwana leswi i swa xihundla, hikowalaho ku hava maphepha ya nkarhi lowu nga hundza naswona ku hava timatheriyali to hlawuleka to dyondza ku lulamisela swikambelwana leswi.

XANA NDZI FANELE KU TSALA RINI?

U fanele ku tsala loko u titwa u lunghekile, kambe tiyisisa leswaku u tsala hi nkarhi ku fikelela mikarhi leyi vekiweke na swilaveko swa (mi)nongonoko leyi u endlaka xikombelo eka yona. U fanele ku tsala swikambelwana haswimbirhi hi siku rin'we. Wa pfumeleriwa ku tsala NBT ra vumbirhi, kambe u fanele ku rhanga u tiyisisa na fakhalithi ya wena leswaku xikoro xa vumbirhi xi ta amukeriwa.

XANA NDZI NGA TSALA RINI?

Ntsariso wa mikarhi ya tiNBT hinkwato yi pfula hi siku ra 1 Dzivamisoko 2017.

MASIKU YA SWIKABELWANA SWA NBT	SIKU RO HETELELA RA KU TITSARISELA EKA INTHANETE	SIKU RO HETELELA RA KU HAKELA TIHAKELO	MIVUYELO YA KUMEKA EKA MIHLANGANO	MIVUYELO YA KUMEKA EKA VATSARI
20-May-17	2-May-17	20-May-17	12-Jun-17	19-Jun-17
3-Jun-17	14-May-17	3-Jun-17	26-Jun-17	3-Jul-17
*04 Jun-17	14-May-17	*04 Jun-17	26-Jun-17	3-Jul-17
17-Jun-17	28-May-17	17-Jun-17	10-Jul-17	17-Jul-17
*18-Jun-17	28-May-17	*18-Jun-17	10-Jul-17	17-Jul-17
24-Jun-17	4-Jun-17	24-Jun-17	17-Jul-17	24-Jul-17
**30 Jun-17	11-Jun-17	**30 Jun-17	24-Jul-17	31-Jul-17
1-Jul-17	11-Jun-17	1-Jul-17	24-Jul-17	31-Jul-17
15-Jul-17	25-Jun-17	15-Jul-17	7-Aug-17	14-Aug-17
*16-Jul-17	25-Jun-17	*16-Jul-17	7-Aug-17	14-Aug-17
29-Jul-17	9-Jul-17	29-Jul-17	21-Aug-17	28-Aug-17
12-Aug-17	23-Jul-17	12-Aug-17	4-Sep-17	11-Sep-17
*13-Aug-17	23-Jul-17	*13-Aug-17	4-Sep-17	11-Sep-17
26-Aug-17	6-Aug-17	26-Aug-17	18-Sep-17	26-Sep-17
9-Sep-17	20-Aug-17	9-Sep-17	2-Oct-17	9-Oct-17
16-Sep-17	27-Aug-17	16-Sep-17	9-Oct-17	16-Oct-17
30-Sep-17	10-Sep-17	30-Sep-17	23-Oct-17	30-Oct-17
7-Oct-17	17-Sep-17	7-Oct-17	30-Oct-17	6-Nov-17
*08 Oct-17	17-Sep-17	*08 Oct-17	30-Oct-17	6-Nov-17
14-Oct-17	30-Sep-17	14-Oct-17	6-Nov-17	13-Nov-17
25-Nov-17	5-Nov-17	25-Nov-17	19-Nov-17	13-Dec-17
2-Dec-17	12-Nov-17	2-Dec-17	18-Dec-17	18-Dec-17
*03-Dec-17	12-Nov-17	*03-Dec-17	18-Dec-17	18-Dec-17
**05-Jan-18	17-Dec-17	**05-Jan-18	29-Jan-18	5-Feb-18
6-Jan-18	17-Dec-17	6-Jan-18	29-Jan-18	5-Feb-18

*Nkarhi wa xikambelwana xa Sonto

**Nkarhi wa xikambelwana xa Ravunthlanu